

JKP „SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE – TUZLA“ d.o.o. Tuzla

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
za godinu koja se završila 31.12.2025.
sa Izvještajem nezavisnog revizora**

Tuzla, April, 2026. god.

Sadržaj:

Izjava o odgovornosti uprave Društva	2
Izvještaj nezavisnog revizora	3-5
Finansijski izvještaji	
<i>Bilans uspjeha</i>	6-7
<i>Bilans stanja</i>	8-9
<i>Izvještaj o promjenama na kapitalu</i>	10
<i>Izvještaj o novčanom toku</i>	11-13
<i>Napomene uz finansijske izvještaje</i>	14-34

Izjava o odgovornosti uprave

Uprava Društva je odgovorna za sastavljanje finansijskih izvještaja za svaku finansijsku godinu. Ti finansijski izvještaji treba da budu sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), tako da daju istinit i vjeran prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja Preduzeća za godinu za koju se daju. Pri sastavljanju tih finansijskih izvještaja odgovornost Uprave obuhvata slijedeće:

- odabir prikladnih računovodstvenih politika i njihova dosljedna primjena
- donošenje razumnih odluka i procjena
- izvještavanje o primjeni važećih računovodstvenih standarda
- priprema finansijskih izvještaja temeljena na principu neograničenosti vremena poslovanja, osim ako je pretpostavka da će Preduzeće nastaviti sa poslovanjem neprimjerena

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija koje u svako doba, sa prihvatljivom tačnošću, iskazuju finansijski položaj Preduzeća te omogućuju da finansijski izvještaji budu sukladni zakonima Bosne i Hercegovine. Uprava ima odgovornost za poduzimanje raspoloživih mjera u cilju očuvanja imovine Preduzeća, te u sprečavanju i ustanovljavanju prijevara i drugih nepravilnosti.

Direktor:

Matković Nedžad



The stamp is a blue circular seal. The outer ring contains the text 'JAVNO KOMUNIKACIONO PREDUZEĆE' at the top and 'TUZLA' at the bottom. Inside the ring, the text 'd.o.o.' is visible. A signature in blue ink is written across the center of the stamp.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Osnivaču JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla

Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla (u daljem tekstu Društvo), koji obuhvaćaju bilans stanja na dan 31. decembra 2025. godine, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o novčanim tokovima za godinu koja je tada završila, te napomene uz finansijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, finansijski položaj Društva na 31. decembra 2025. godine i njegovu finansijsku uspješnost te njegove novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI-ima).

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima primjenjivim u Bosni i Hercegovini (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću u *odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja*. Neovisni smo od Društva u skladu s *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (*IESBA Kodeksom*) kao i u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Bosni i Hercegovini i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj prosudbi, od najveće važnosti za našu reviziju finansijskih izvještaja tekućeg razdoblja. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima. Odredili smo da nema ključnog revizijskog pitanja za priopćiti u našem izvještaju.

Ostale informacije u godišnjem izvještaju

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnje izvještaje, ali ne uključuju godišnje finansijske izvještaje i naš revizorski izvještaj.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK)

Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije, i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

U vezi s našom revizijom finansijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno protivrječne finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenim u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, na osnovu posla koji smo obavili, zaključimo da postoji značajan pogrešan prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da objavimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo nešto za objaviti.

Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja usljed prevare ili pogreške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako Uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduzeni za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

Revizorove odgovornosti za reviziju finansijskih izvještaja

Nasi ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili pogreške i izdati revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu sa MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada

ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati usljed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK)

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne procjene i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:


- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljam revizorske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizorske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše misljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog usljed prevare je veci od rizika nastalog usljed pogreške, jer prevara može uključivati tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizorske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava.
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove zasnovane na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi Uprava i, bazirano na prikupljenim revizorskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnosti Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtjeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikiramo naše mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizorskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s vremenski neograničenim poslovanjem.
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Dužni smo komunicirati sa onima koji su zaduženi za upravljanje u pogledu, između ostalog, planiranog obima i datuma revizije, te u pogledu značajnih nalaza revizije, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koji se identifikuju tokom naše revizije.

Tuzla, 16.04.2026.


RR – team d.o.o. Tuzla

Direktor:


Šehić Selma



Ovlašteni revizor:


Ahmed Glumčević

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Finansijski izvještaji za period koji se završio 31. decembra 2025 .godine

**BILANS USPJEHA
 ZA 2025. GODINU**

u KM

Pozicija	Napomena	2025	2024
Prihodi iz ugovora s kupcima		4.440.645	4.137.704
Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama	3.1.	923.157	1.437.128
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu	3.2.	3.517.488	2.700.576
Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu		-	-
Ostali prihodi i dobici		154.209	150.991
Dobici od dugoročne nefinansijske imovine	3.3.	-	36.359
Dobici od finansijske imovine		-	-
Neto otpuštanja rezervisanja		-	-
Neto dobici od trgovanja derivatima		-	-
Prihodi od prodaje materijala, neto		-	-
Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha		-	-
Prihodi od dividendi		-	-
Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		-	-
Finansijski prihodi	3.5.	40.698	8.250
Ostali prihodi i dobici	3.4.	113.511	106.382
Ukupno prihodi	3.	4.594.854	4.288.695
Poslovni rashodi	4.1.	4.304.107	3.859.454
Nabavna vrijednost prodate robe		-	-
Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)		-	-
Troškovi sirovina i materijala		879.650	936.923
Troškovi energije i goriva		62.132	61.683
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja		2.457.572	2.241.167
Amortizacija		292.124	273.398
Troškovi primljenih usluga		407.289	200.111
Ostali poslovni rashodi i troškovi		205.340	146.172
Ostali rashodi i gubici		5.061	5.855
Gubici od dugoročne nefinansijske imovine		-	-
Gubici od finansijske imovine		-	-
Troškovi rezervisanja, neto		-	-
Neto gubici od trgovanja derivatima		-	-
Rashodi od prodaje materijala, neto		-	-
Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha		-	-
Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		-	-
Umanjenje vrijednosti goodwill-a		-	-
Finansijski rashodi	4.3.	5.034	5.629
Ostali rashodi i gubici	4.2.	27	226
Ukupno rashodi	4.	4.309.168	3.865.309

Napomene na stranicama 14 do 34 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Finansijski izvještaji za period koji se završio 31. decembra 2025. godine

**BILANS USPJEHA
 ZA 2025. GODINU
 (NASTAVAK)**

Pozicija	Bilješka	2025	2024
Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja		285.686	423.386
Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja		-	-
Porez na dobit	5.	24.237	41.667
Tekući porez na dobit		24.237	41.667
Odgodeni porez na dobit		-	-
Dobit iz redovnog poslovanja		261.449	381.719
Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja		-	-
Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja		-	-
Dobit		261.449	381.719
Gubitak		-	-
IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU			
Ostali ukupni rezultat			
Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		-	-
Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		-	-
UKUPNI REZULTAT		261.449	381.719
Zarada po dionici		-	-
a) Osnovna zarada po dionici		-	-
b) Razrijeđena zarada po dionici		-	-
Dobit/(gubitak) koja pripada:		-	-
a) Vlasnicima matičnog društva		-	-
b) Vlasnicima manjinskih interesa		-	-
Ukupni rezultat koji pripada:		-	-
a) Vlasnicima matičnog društva		-	-
b) Vlasnicima manjinskih interesa		-	-

Napomene na stranicama 14 do 34 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Finansijski izvještaji za period koji se završio 31. decembra 2025. godine

**BILANS STANJA
NA DAN 31. decembra 2025. GODINE**

u KM			
Pozicija	Bilješka	2025	2024
IMOVINA			
Dugoročna imovina		2.294.613	2.204.705
Nekretnine, postrojenja i oprema	6.1.	2.220.141	2.118.561
Imovina s pravom korištenja	6.2.	67.126	75.829
Ulaganja u investicijske nekretnine		-	-
Nematerijalna imovina (016 do 019)	6.3.	7.346	10.315
Biološka imovina		-	-
Ulaganja u zavisne subjekte		-	-
Ulaganja u pridružene subjekte		-	-
Ulaganja u zajedničke poduhvate		-	-
Goodwill		-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		-	-
Finansijska imovina po amortizovanom trošku		-	-
Potraživanja po finansijskim najmovima		-	-
Ostala imovina i potraživanja		-	-
Odgodena porezna imovina		-	-
Kratkoročna imovina		1.299.105	1.140.160
Zalihe	7.	587.077	887.442
Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		-	-
Ugovorna imovina		-	-
Potraživanja od kupaca	9.	340.275	201.928
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		-	-
Potraživanja po finansijskim najmovima		-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o dobiti ili gubitku		-	-
Derivatni finansijski instrumenti		-	-
Novac i novčani ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)	8.	349.455	18.560
Akontacije poreza na dobit		-	-
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	9.	22.298	32.230
UKUPNO IMOVINA		3.593.718	3.344.865
VANBILANSNA EVIDENCIJA		-	-
UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA		3.593.718	3.344.865

Napomene na stranicama 14 do 34 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Finansijski izvještaji za period koji se završio 31. decembra 2025. godine

BILANS STANJA
NA DAN 31. decembra 2025. GODINE
(Nastavak)

u KM

Pozicija	Bilješka	2025	2024
KAPITAL	10.		
Vlasnički kapital		5.000	5.000
Dionička premija		-	-
Rezerve		160.266	156.449
Revalorizacione rezerve		-	-
Dobit		3.026.557	2.788.011
Gubitak		-	-
Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva		3.191.823	2.949.461
Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		-	-
UKUPNO KAPITAL		3.191.823	2.949.461
OBAVEZE			
Dugoročne obaveze	11.	78.997	75.965
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku		67.262	75.965
Odgođeni prihod		11.735	-
Rezervisanja		-	-
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		-	-
Odgođene porezne obaveze		-	-
Kratkoročne obaveze	12.	322.898	319.440
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku		126.518	180.526
Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		-	-
Derivatni finansijski instrumenti		-	-
Odgođeni prihod		145.630	81.275
Rezervisanja		-	-
Obaveze za porez na dobit		22.955	24.080
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		27.795	33.559
UKUPNO OBAVEZE		401.895	395.405
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE		3.593.718	3.344.866
VANBILANSNA EVIDENCIJA		-	-
UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA		3.593.718	3.344.866

Napomene na stranicama 14 do 34 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA PERIOD ZAVRŠEN 31. decembra 2025. GODINE

u KM

Vrsta promjene na kapitalu	Vlasnički udjeli	Rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit /nepokriveni gubita	UKUPNO
Stanje na dan 31/12/2023. godine	5.000	154.123	2.420.252	2.579.375
Efekti promjena računovodstvenih politika	-	-	-	-
Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	-	-	-	-
Ponovno iskazano stanje na dan 31/12/2023. god. odnosno 01.01.2024. god.	5.000	154.123	2.420.252	2.579.375
Dobit/(gubitak) za period	-	-	381.719	381.719
Ostali ukupni rezultat za period	-	-	-	-
Ukupni rezultat (±905±906)	-	-	381.719	381.719
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	-	-	-	-
ticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	-	-	-	-
Objavljene dividende	-	-	-	-
Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka	-	-	- 13.961	- 13.961
Ostale promjene	-	2.326	-	2.326
Stanje iskazano na dan 31/12/2024.godine	5.000	156.449	2.788.010	2.949.459
Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	-	-	-	-
Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	-	-	-	-
Ponovno iskazano stanje na dan 01.01.2025.g.	5.000	156.449	2.788.010	2.949.459
Dobit/(gubitak) za period	-	-	261.449	261.449
Ostali ukupni rezultat za period	-	-	-	-
Ukupni rezultat	-	-	261.449	261.449
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	-	-	-	-
ticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	-	-	-	-
Objavljene dividende	-	-	-	-
Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka	-	3.817	- 22.902	- 19.085
Ostale promjene	-	-	-	-
Stanje na kraju perioda na dan 31.12. 2025. godine	5.000	160.266	3.026.557	3.191.823

Napomene na stranicama 14 do 34 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Finansijski izvještaji za period koji se završio 31. decembra 2025. godine

**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKOM TOKU
 ZA PERIOD ZAVRŠEN 31. 12. 2025. GODINE**

Pozicija		u KM	
Napomena		2025	2024
GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja		285.686	423.386
Uskladenja:		-	-
Amortizacija		292.124	273.398
(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto		-	- 36.359
(Dobit)/gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto		-	
(Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto		-	-
(Dobit)/gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto		-	-
Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		-	-
Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina		-	-
Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine		-	-
Efekti promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto		-	-
Efekti promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto		-	-
Efekti promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		-	-
(Dobit)/gubitak od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		-	-
(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		-	-
(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto		-	-
(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto		-	-
(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, neto		-	-
Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zaliha, neto		-	-
Otpisane obaveze		-	-
(Otpuštanje)/dodatno priznata rezervisanja, neto		-	-
Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata		-	-
Umanjenje vrijednosti goodwill-a		-	-
Prihod od dividendi priznat u bilansu uspjeha		-	-
Prihodi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha		- 1.715	-
Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha		5.034	5.629
Promjene u obrtnom kapitalu		-	-
Smanjenje/(povećanje) zaliha		300.365	- 457.614
Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca		- 138.347	57.685
Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja		9.932	12.271
Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine		-	-
Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima		237.714	612.783
Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza		- 366.893	- 485.991
Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza		-	-
Plaćeni porez na dobit		- 1.282	- 17.587
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (501 do 533)		622.618	387.601

Napomene na stranicama 14 do 34 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKOM TOKU
 ZA PERIOD ZAVRŠEN 31. 12. 2025. GODINE
 (NASTAVAK)**

u KM			
Pozicija	Napomena	2025	2024
GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		- 291.723	- 490.796
Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		-	-
Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		-	-
Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		-	-
Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		-	-
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		-	-
Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		-	-
Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		-	-
Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		-	-
Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		-	-
Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		-	-
Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		-	-
Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		-	-
Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		-	-
Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		-	-
Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		-	-
Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		-	-
Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		-	-
Kupovina udjela u zavisnim društvima		-	-
Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		-	-
Kupovina udjela u pridruženim društvima		-	-
Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		-	-
Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		-	-
Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		-	-
Primljene dividende		-	-
Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		-	-
Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		-	-
Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		-	-
Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		-	-
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (535 do 563)		- 291.723	- 490.796

Napomene na stranicama 14 do 34 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKOM TOKU
 ZA PERIOD ZAVRŠEN 31. 12. 2025. GODINE
 (NASTAVAK)**

		u KM	
Pozicija	Napomena	2025	2024
GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
Prilivi od emisije dionica/uplaćeni vlasnički kapital		-	-
Sticanje vlastitih dionica		-	-
Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		-	-
Isplaćene dividende		-	-
Prilivi od uzetih kredita		-	-
Otplata glavnice uzetih kredita		-	-
Otplata kamate po uzetim kreditima		-	-
Otplata glavnice po najmovima		-	-
Otplata kamate po najmovima		-	-
Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		-	-
Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata		-	-
Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		-	-
Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		-	-
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (565 do 577)		-	-
NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)		330.895	- 103.195
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		18.560	121.755
EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		-	-
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)		349.455	18.560

Napomene na stranicama 14 do 33 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Finansijski izvještaji na stranicama 6 do 13 sa Napomenama uz finansijske izvještaje na stranicama 14 do 34 odobreni su od Uprave Društva 26.02.2026. godine, a predati nadležnoj instituciji 27.02.2026.


 Direktor
Nedžad Malikić
 d. o. o.

NAPOMENA 1. OPŠTI PODACI

Javno komunalno preduzeće "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla u daljem tekstu Društvo je osnovano 29. januara 2009. godine u Općinskom sudu u Tuzli Rješenjem broj 032-0-Reg-09-000031.

Po poslednjem sudskom rješenju upisani su sljedeći podaci bitni za pravni promet:

Puni naziv firme: Javno komunalno preduzeće "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Skrraćena oznaka firme: JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Sjedište: Tuzla, ul. II krajiške brigade bb - Kojšino
Osnivač: Grad Tuzla, Tuzla, ulica ZAVNOBiH-a br. 11
Osnivački kapital: 5.000,00 u 100% procentu.

Kao ovlašteno lice za zastupanje u pravnom prometu je upisan direktor bez ograničenja, Malikić Nedžad.

Društvo je registrovano kao porezni obveznik u Poreznoj upravi F BiH, Kantonalni porezni ured Tuzla, pod brojem 4209928240003.

Društvo je registrovano kao obveznik indirektnih poreza kod Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pod brojem: 209928240003.

Društvo je razvrstano u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti BiH: 52.21 – Uslužne djelatnosti sa kopnenim prevozom.

Društvo ima registrovane sljedeće poslovne jedinice:

- PJ 1 - Administrativne prostorije:
 - o Adresa: Trg Stara tržnica bb
 - o JIB: 42099228240020
- PJ 2 - Administrativne prostorije:
 - o Adresa: Zlatarska 11
 - o JIB: 42099228240054

Ovlaštena lica za raspolaganje novčanim sredstvima na računima preduzeća su:

NLB banke d.d. Tuzla broj:

- Malikić Nedžad, pojedinačno
- Vedrana Petrović, pojedinačno

Nova banka AD Banja Luka broj:

- Malikić Nedžad
- Vedrana Petrović

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje za period koji je završio 31.12.2025.

U skladu sa Odlukama o imenovanju člana nadzornog odbora JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" doo Tuzla iz reda državnog kapitala broj 01-03-532-7/22, 01-03-532-8/22 01-03-532-9/22 od 29.08.2022. godine na period od 4 godine, imenovani su sljedeći članovi:

- Sabina Mešić, diplomirani pravnik,
- Tijana Ahmetović, magistar prava i
- Damir Altumbabić, diplomirani pravnik.

Dužnost predsjednice, u skladu sa Odlukom o imenovanju Predsjednice nadzornog odbora broj 02-04-610-2/22 od 07.09.2022. godine, obavlja Tijana Ahmetović.

U Odbor za reviziju, na osnovu prethodno provedene procedure po javnom oglasu i odlukama o imenovanju od 23.04.2021. godine na mandatni period od 4 godine, imenovane su:

- Lejla Avdić, magistar prava iz Tuzle, predsjednica,
- Irena Božić, magistar ekonomije iz Tuzle, članica,
- Vesna Cvijetinović, dipl. pravnik, članica.

Odbor za reviziju čine tri članice koje su imenovane istovremeno 12.09.2025. godine na period od 4 godine, a čine ga:

- Vildana Altumbabić, dr.ekonomskih nauka,
- Lejla Avdić, magistar prava,
- Elvis Lipovac, diplomirani inženjer sigurnosti i pomoći.

Dužnost predsjednice od imenovanja obavlja Vildana Altumbabić, u skladu sa Odlukom broj 07-485-2/2025 od 16.09.2025. godine.

NAPOMENA 2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Finansijski izvještaji JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla za 2025. godinu su sačinjeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

Osnovne računovodstvene politike primjenjene kod sastavljanja finansijskih izvještaja navedene su u tekstu koji slijedi.

2.1. Finansijski izvještaji

Finansijski izvještaji društva JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla su pripremljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS). Sve vrijednosti u finansijskim izvještajima su izražene u konvertibilnim markama ("KM"). Vrijednosti poslovnih promjena nastalih u stranoj valuti evidentirane su u poslovnim knjigama u KM po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan kada se desila poslovna promjena. Iznos sredstava, potraživanja i obaveza u devizama ili koji su vezani za stranu valutu po stanju na dan bilansa stanja iskazane su u KM po srednjem kursu Centralne banke za dotičnu valutu na dan 31.12.2025. godine. Set finansijskih izvještaja čine sljedeći izvještaji:

- Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na kraju razdoblja,
- Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje,
- Izvještaj o gotovinskim tokovima
- Izvještaj o promjenama u kapitalu

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje za period koji je završio 31.12.2025.

- Računovodstvene politike i zabilješke uz finansijske izvještaje- Bilješke uz finansijske izvještaje.

Priprema, sastavljanje i prezentacija finansijskih izvještaja zasniva se na načelu nastanka poslovnog događaja i načelu vremenski neograničenog poslovanja.

2.2. Stalna sredstva

2.2.1. Nematerijalna stalna sredstva

Nematerijalna stalna sredstva, koja zadovoljavaju kriterije priznavanja kao sredstvo, kod početnog priznavanja mjerena su po nabavnoj vrijednosti.

Nakon početnog priznavanja nematerijalna stalna sredstva se vode po njihovoj nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju (ispravku vrijednosti) i sve akumulirane gubitke od umanjenja, ukoliko ih ima.

Nematerijalna stalna sredstva otpisuju se linearnom metodom po stopi od 20%.

Prag značajnosti za nematerijalna stalna sredstva je 15.000 KM.

2.2.2. Nekretnine, postrojenja i oprema

Društvo ne raspolaže nekretninama.

Postrojenja i oprema, koji zadovoljavaju kriterije priznavanja kao sredstvo, kod početnog priznavanja mjereni su po njihovoj nabavnoj vrijednosti.

U nabavnu vrijednost uključeni su fakturna cijena i svi drugi direktno vezani troškovi. Nakon početnog priznavanja, postrojenja i oprema se vode po njihovoj nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od smanjenja, ukoliko ih ima.

Korištene stope amortizacije su slijedeće:

- Građevinski objekti	5 %
- Ceste, komunalni objekti, željeznica	10 %
- Oprema, vozila i postrojenja	15 %
- Oprema za vodoprivredne, vodovodne i kanalizacione sisteme	15 %
- Hardver i softver i oprema za zaštitu okoliša	33,30 %

Kod obračuna amortizacije u obzir se ne uzima ostatak vrijednosti.

Obračun amortizacije materijalnih stalnih sredstava u upotrebi se vrši primjenom vremenske linearne metode, po stopama određenim prema procijenjenom vijeku trajanja sredstava.

Dobici ili gubici koji nastanu zbog isknjižavanja pojedinih stalnih sredstava utvrđeni su kao razlika između neto prihoda, ako postoji, i knjigovodstvene vrijednosti sredstava.

Prilikom obračuna amortizacije imovine s pravom korištenja umanjenje vrijednosti dugoročne imovine se obračunava po ugovorenoj cijeni zakupa umanjenoj za diskontovani iznos kamate.

Prag značajnosti za dugoorčnu materijalnu imovinu 10.000 KM za zemljište i 1.500 KM za ostala stalna sredstva.

2.3. Zalihe

Zalihe su vrednovane po trošku nabavke ili neto prodajnoj vrijednosti, zavisno šta je od toga niže.

Nabavna vrijednost zaliha obuhvata sve troškove nabavke i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje.

Sitnim inventarom smatraju se predmeti čiji je vijek upotrebe kraći od godinu dana, a kao dopunski kriterij se uzima rijednost od 250 KM. Pri stavljanju u upotrebu otpisuju se 100 %. Djelimični otpis zaliha do neto prodajne vrijednosti se vrši kada na datum bilansa stanja troškovi premašuju neto prodajnu vrijednost.

Prag značajnosti za zalihe je 3.000 KM.

2.4. Potraživanja

Potraživanja od kupaca uključuju sva potraživanja od prodaje robe kupcima u zemlji i inostranstvu.

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iskazuju se u nominalnom iznosu usklađenom za procijenjene nenadoknadive iznose.

Poslije ugovorenog roka potraživanja se prenose na sumnjiva a nakon procijene naplativosti se otpisuju u skladu sa odlukom.

Prag značajnosti za potraživanja je 2.000 KM.

2.6. Razgraničenja

Razgraničenja su izvršena za unaprijed plaćene izdatke, u dijelu plaćenih iznosa koji se odnose na naredni obračunski period.

2.7. Gotovina i ekvivalenti gotovine

U bilansu stanja je iskazana gotovina u blagajni, depoziti po viđenju (žiro – račun) i kratkoročni depoziti u bankama. Ekvivalenti gotovine uključuju depozite banaka i ostala visokolikvidna ulaganja koja se brzo konvertuju u poznati iznos novca sa originalnim dospijanjem do tri mjeseca i sa neznatnim rizikom promjene vrijednosti.

2.8. Obaveze

Obaveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti i preispituju najmanje na svaki dan bilansa stanja. Dugoročne obaveze se ne uvećavaju za kamate predviđene i obračunate u ugovorima i dokumentima o zaduženju.

Prag značajnosti za obaveze iznosi 0,17% od ukupnog prihoda prethodne godine.

2.9. Rezervisanja

Rezervisanje se priznaje kada:

- a.) Društvo ima obavezu (pravnu ili stvarnu) koja je nastala kao rezultat prošlog događaja
- b.) je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveza, i

c.) iznos obaveze može pouzdano da se procijeni.

Rezervisanja se vrše na sljedeći način:

- za započete sudske sporove procjenjuje se na osnovu tužbenih zahtjeva, informacija o visini sudskih troškova, troškova vještačenja itd,
- za otpremnine na bazi informacija o broju zaposlenika, visini otpremnine, godina staža kod poslodavca i slično,
- za ostala rezervisanja primjenom najpouzdanije metode u trenutku procjene.

Prag značajnosti za obaveze je 3.000 KM.

2.10. Prihodi

Prihodi se priznaju na akrealnoj osnovi po fer vrijednosti naknade koja je primljena ili se potražuje umanjena za iznos diskonta, rabata i drugih popusta datih kupcu i iznosa naplaćenih u ime treće strane. Prihod od prodaje robe se priznaje kada se roba isporuči i prihvati od strane kupca. Prihod od usluga se priznaje kada se usluga izvrši.

Prihodi se priznaju u finansijskim izvještajima na osnovu slijedećih elemenata:

- Društvo je prenijelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva nad robom,
- Društvo ne zadržava uticaj na upravljanje u značajnoj mjeri koja se obično povezuje sa vlasništvom, niti kontrolu nad prodatom robom,
- usluge su učinjene kupcu za čiju vrijednost je ispostavljena faktura ili drugi dokument kojim se dokazuje da je usluga izvršena i fakturisana a kupac nije osporio fakturu odnosno potraživanje,
- iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu fakture, ugovora ili naplaćenog iznosa,
- postoji vjerovatnoća, odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakciju pritićati u Društvo,
- troškovi koji su nastali ili će nastati vezano za transakciju, mogu se pouzdano izmjeriti.

Ostali prihodi mogu biti po osnovu kamata, državnih donacija, naplaćenih penala, propuštenih prihoda iz ranijih godina, naknadno odobrenih rabata, prodaje materijalnih stalnih sredstava itd.

2.11. Rashodi

Rashodima se smatraju smanjenja ekonomskih koristi Društva tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili pak nastanka obaveza, što ima za posljedicu smanjenje kapitala, osim onih smanjenja koja su rezultat raspodjele kapitala od strane vlasnika.

Najznačajniji rashodi Društva su:

a) *Poslovni rashodi, koji proizilaze iz obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti, a koji obuhvataju slijedeće:*

- otpis sitnog inventara
- troškove plaća i ostalih ličnih primanja zaposlenih i fizičkih lica
- troškove proizvodnih usluga
- troškove amortizacije i
- nematerijalne troškove.

2.12. Strane valute

Transakcije iskazane u stranim valutama iskazuju se u bosanskohercegovačkoj valutnoj jedinici (KM) primjenom srednjeg kursa Centralne banke Bosne i Hercegovine (CB BiH) na dan poslovnog događaja.

Monetarne stavke koje proizilaze iz transakcija u stranoj valuti preračunavaju se na iznos izvještajne valute primjenom srednjeg kursa CB BiH na dan kada je izvršena transakcija, ili na dan bilansa stanja. Kursne razlike se knjiže kao finansijski rashod odnosno prihod perioda u kome su obračunate.

NAPOMENA 3. UKUPNI PRIHODI

ELEMENTI	u KM	
	2025	2024
Prihodi iz ugovora s kupcima	4.440.645	4.137.704
Ostali prihodi i dobici	154.209	150.991
UKUPNO PRIHODI :	4.594.854	4.288.695

Ukupni prihodi Društva u 2025. godini iznose 4.594.854 KM što predstavlja povećanje ukupnih prihoda za iznos od 306.159 KM ili promjenu po indeksu 107.

NAPOMENA 3.1. PRIHODI IZ OSNOVA UGOVORA SA KUPCIMA POVEZANIM STRANAMA

ELEMENTI	u KM	
	2025	2024
Prihodi od prodaje robe povezanim stranama	-	-
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda povezanim stranama	-	-
Prihodi od pruženih usluga povezanim stranama	923.157	1.437.128
UKUPNO:	923.157	1.437.128

U toku obračunskog perioda ostvaren je značajan prihod od pruženih usluga sa povezanim licima i to u iznosu od 923.157 KM, a koji je za iznos od 513.971 KM manji u odnosu na prethodni obračunski period.

Prihodi iskazani iz osnova ugovora sa povezanim licima se odnose na prihode po osnovu održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije, održavanja javne rasvjete i dekorisanja koje Društvo obavlja na teritoriji Grada Tuzla.

NAPOMENA 3.2. PRIHODI IZ OSNOVA UGOVORA SA KUPCIMA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU

ELEMENTI	u KM	
	2025	2024
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	-	-
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda na domaćem tržištu	-	-
Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	3.517.488	2.700.576
UKUPNO:	3.517.488	2.700.576

U odnosu na prethodni obračunski period Društvo je ostvarilo povećanje prihoda od pruženih usluga za iznos od 816.912 KM ili promjenu po indeksu 130.

NAPOMENA 3.3. DOBICI OD DUGOROČNE NEFINANSIJSKE IMOVINE

ELEMENTI	u KM	
	2025	2024
Neto dobiti od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme	-	36.359
Neto dobiti od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine	-	-
Neto dobiti od otuđenja nematerijalne imovine	-	-
Neto dobiti od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja	-	-
Neto dobiti od otuđenja biološke imovine	-	-
Neto dobiti od dugoročne imovine namijenjene prodaji	-	-
UKUPNO:	-	36.359

U toku obračunskog perioda nisu ostvareni dobiti od dugoročne nefinansijske imovine.

NAPOMENA 3.4. OSTALI PRIHODI I DOBICI

ELEMENTI	u KM	
	2025	2024
Neto otpuštanja rezervisanja	-	-
Neto dobiti od trgovanja derivatima	-	-
Prihodi od prodaje materijala, neto	-	-
Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha	-	-
Prihodi od dividendi	-	-
Ostali prihodi i dobiti	113.511	106.382
UKUPNO:	113.511	106.382

Na poziciji ostalih prihoda su iskazani ukupni prihodi u iznosu od 113.511 KM što je veći iznos za 7.129 KM u odnosu na prethodni period i odnose se na prihode po osnovu ostalih usluga izvan osnovne djelatnosti.

NAPOMENA 3.5. FINANSIJSKI PRIHODI

ELEMENTI	u KM	
	2025	2024
Prihodi od kamata	1.715	-
Neto pozitivne kursne razlike	-	-
Ostali finansijski prihodi	38.983	8.250
UKUPNO:	40.698	8.250

Društvo nije ostvarilo značajne finansijske prihode, a iskazani prihodi se odnose na prihode po osnovu kamata u navedenom iznosu, a na poziciji ostalih finansijskih prihoda su iskazani prihodi po osnovu refundacije bolovanja u iznosu od 38.983 KM.

NAPOMENA 4. UKUPNI RASHODI

ELEMENTI	u KM	
	2025	2024
Poslovni rashodi	4.304.107	3.859.454
Ostali rashodi i gubici	5.061	5.855
UKUPNO:	4.309.168	3.865.309

Na poziciji ukupnih rashoda je evidentorano povećanje rashoda u iznosu od 443.859 KM ili promjenu po indeksu 111, što je neznatno veći indeks promjene od indeksa promjene ukupnih prihoda.

NAPOMENA 4.1. POSLOVNI RASHODI

ELEMENTI	u KM	
	2025	2024
Nabavna vrijednost prodane robe	-	-
Troškovi sirovina i materijala	879.650	936.923
Troškovi energije i goriva	62.132	61.683
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	2.457.572	2.241.167
Amortizacija nekretnina, postrojenja i oprema	186.381	166.100
Amortizacija investicijskih nekretnine	-	-
Amortizacija imovine s pravom korištenja	102.774	104.806
Amortizacija nematerijalna imovine	2.969	2.492
Amortizacija biološke imovine	-	-
Troškovi primljenih usluga	407.289	200.111
Ostali poslovni rashodi i troškovi	205.340	146.172
UKUPNO:	4.304.107	3.859.454

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla

Napomene uz finansijske izvještaje za period koji je završio 31.12.2025.

Poslovni rashodi su iskazani u ukupnom iznosu od 4.304.107 KM što je povećanje rashoda za iznos od 444.653 KM ili promjenu po indeksu 112.

U ukupnoj strukturi poslovnih rashoda najznačajnije učešće imaju rashodi po osnovu primanja zaposlenih koji čine 57% poslovnih rashoda, zatim troškovi sirovina i materijala koji čine 20%, troškovi primljenih usluga koje čine 10% od poslovnih rashoda, ukupni troškovi amortizacije koja čini 7% , troškovi primljenih usluga 5 % te troškove energije i goriva od 1 %.

Na poziciji amortizacije nekretnina, pstrojenja i opreme je iskazan iznos od 186.381 KM i odnosi se na amortizaciju na vlastitu opremu. Troškovi amortizacije imovine sa pravom korištenja su iskazani u iznosu od 102.774 KM i odnose se na troškove zakupa objekata kako će to biti objašnjeno u Napomeni 6.2. te troškovi amortizacije nematerijalne imovine u iznosu od 2.969 KM.

Na pozicij troškova primljenih usluga najznačajniji iznos se odnosi na troškove usluga održavanja u iznosu od 333.822 KM.

NAPOMENA 4.2. OSTALI RASHODI I GUBICI

ELEMENTI	u KM	
	2025	2024
Troškovi rezervisanja, neto	-	-
Neto gubici od trgovanja derivatima	-	-
Rashodi od prodaje materijala, neto	-	-
Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha	-	-
Umanjenje vrijednosti goodwill-a	-	-
Ostali rashodi i gubici	27	226
UKUPNO:	27	226

Na poziciji ostalih rashoda i gubitaka nisu iskazane značajne promjene.

NAPOMENA 4.3. FINANSIJSKI RASHODI

ELEMENTI	u KM	
	2025	2024
Rashodi od kamata	5.034	5.629
Neto negativne kursne razlike	-	-
Ostali finansijski rashodi	-	-
UKUPNO:	5.034	5.629

Na poziciji finansijskih rashoda su iskazani ukupni rashodi u iznosu od 5.034 KM koji su neznatno manji u odnosu na prethodni obračunski period. Troškovi kamata u potpunosti se

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje za period koji je završio 31.12.2025.

odnose na kamate po osnovu zakupa objekata koji su obračunati u skladu sa MSFI 16 Najmovi, a kako će to biti prezentovano u Napomenama 6.2. i 11.

NAPOMENA 5. POREZ NA DOBIT

ELEMENTI	u KM	
	2025	2024
Ukupno prihodi	4.594.854	4.288.695
Ukupno rashodi	4.309.168	3.865.309
Računovodstvena dobit/gubitak	285.686	423.386
Porezno nepriznati troškovi i ostala usklađivanja	7.563	7.684
Porezna olakšanja i umanjenje osnovice	50.876	14.404
Poreska dobit/gubitak	242.373	416.666
Porez na dobit (10% x Poreska dobit)	24.237	41.667
Porezni poticaji		
Iznos obaveze poreza na dobit za ostvarenu dobit	24.237	41.667
Efektivna porezna stopa	8,5%	9,8%

Porezni bilans i porezna prijava su obračunati u skladu sa Zakonom o porezu na dobit F BiH. Porezno nepriznati rashodi su iskazani u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit

Porezne olakšice koje umanjuju poreznu osnovicu su utvrđene se odnose na primanja novozaposlenih lica u skladu odredbama Zakona o porezu na dobit.

NAPOMENA 6.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

6.1.1. Opšte

Promjene u toku 2025. godine i stanje nekretnina, postrojenja i opreme u upotrebi na dan 31. decembar 2025. godine prikazani su u sljedećoj tabeli:

u KM							
Elementi	Zemljište	Građevine	Postrojenja oprema i namještaj	Transportna sredstva	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	Avansi za materijalna sredstva	Ukupno
Nabavna vrijednost							
Stanje na dan 01.01.2025. godine	943.167	39.328	928.452	1.562.192	63.606	47.700	3.584.446
Povećanje u toku godine	-	-	198.708	152.650	138.544		489.901
Smanjenje u toku godine	-	-	18.633	24.000	60.171	47.700	150.504
Stanje NV na dan 31.12.2025 godine.	943.167	39.328	1.108.527	1.690.842	141.979	-	3.923.843
Ispravka vrijednosti							
Stanje 01.01.2025. godine	286.673	-	713.201	466.011	-	-	1.465.884
Amortizacija u 2025 godini	81.713	12.358	58.401	127.980			280.452
ostala smanjenja			18.633	24.000			42.633
Stanje IV na dan 31.12.2025	368.386	12.358	752.968	569.990	-		1.703.703
<i>Umanjenje vrijednosti imovine po MRS 36 na dan 01.01.2025.</i>	-	-	-	-	-		
<i>Umanjenje vrijednosti imovine po MRS 36 u toku.2025.</i>	-	-	-	-	-		
<i>Saldo umanjena vrijednosti po MRS 36 na dan 31.12.2025.</i>	-	-	-	-	-	-	-
Neto knjigovodstvena vrijednost							
Stanje na dan 01.01.2025.	656.494	39.328	215.252	1.096.182	63.606	47.700	2.118.562
Stanje na dan 31.12.2025.	574.781	26.970	355.559	1.120.851	141.979	-	2.220.140

Ukupna neto promjena vrijednosti dugoročne materijalne imovine je utvrđena u neto iznosu od 101.578 KM i to:

- neto povećanjem nabavne vrijednosti za iznos od 339.397 KM od čega:
 - o povećanje za nove nabavke za iznos od 489.901 KM,
 - o smanjenjem za izknjiženu imovinu u iznosu od 42.633 KM,
 - o smanjenjem za aktiviranu imovinu u pripremi u iznosu od 60.171 KM i
 - o smanjenjem datih avansa za iznos od 47.700 KM na osnovu povrata avansa.
- neto povećanjem ispravke vrijednosti za iznos od 237.819 KM od čega:
 - o povećanje po osnovu amortizacije za iznos od 280.452 KM,
 - o smanjenjem za izknjiženu imovinu u iznosu od 42.633 KM.

Detaljan pregled promjena u dugoročnoj materijalnoj imovini je dat u nastavku.

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje za period koji je završio 31.12.2025.

6.1.2. Zemljište i građevine

Na poziciji zemljišta i građevina su iskazana ulaganja u tuđe zemljište i tuđe građevine i odnosi se na sljedeća ulaganja iskazana po nabavnoj vrijednosti:

Opis	Iznos
Parking Muzička	474.950
Plato Kojšino	27.095
Parking Trg Slobode	38.800
Nadstrešnica Kojšino	24.955
Parking Kojšino	132.265
Parking Prigradska	78.835
Parking Gradina 1	33.769
Parking Gradina 2	132.498
Objekat Kojšino	39.328
U K U P N O :	982.495

6.1.3. Amortizacija:

Amortizacija se obračunava po linearnoj metodi pojedinačno za svako sredstvo koje nije u cjelosti amortizovano. Stope amortizacije su utvrđene na bazi korisnog vijeka upotrebe kako je navedeno u Napomeni 2.2.2.

6.1.4. Nabavke u 2025. godini

Izvršene nabavke, aktivirane nabavke i stanje investicija u toku u 2025. godini dato je u sljedećoj tabeli:

Grupa sredstava	Vrijednost nabavke u 2025.
Računari i računarska oprema	6.686
Parkig aparati i parking oprema	63.603
Oprema za videonadzor	36.832
Sef za dokumente	4.896
Oprema za fiskalizaciju	2.320
Kancelarijski namještaj	962
Specijalni alati	864
Urbani mobilijar	5.971
Ostala oprema	16.402
UKUPNO postrojenja, oprema i namještaj	138.537
Iveco Daily 35S14HA8 2025	100.000
VW CADDY 5 CARGO 2025	52.650
UKUPNO transportna sredstva	152.650
UKUPNO DIREKTNE NABAVKE	291.187

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje za period koji je završio 31.12.2025.

Pregled dugoročne imovine kroz sredstva u pripremi i njihovo aktiviranje je u sljedećem pregledu:

Grupa sredstava	Nabavka prije 2025. (PS)	Nabavka u toku 2025.	Aktivirano u toku 2025.	Saldo 31.12. 2025.
Oprema za video nadzor	3.435			3.435
Video nadzor	2.564		2.564	0
Parking aparati 4 komada	57.607		57.607	0
Parking aparati CINEA		120.000		120.000
MS Office		427		427
Ipad Lenovo sa software		1.555		1.555
Podzemni automatski stub		2.750		2.750
GNC Računar		1.541		1.541
Printer XEROX		536		536
UKUPNO postrojenja, oprema i namještaj	63.606	126.809	60.171	130.244
Transportna sredstva		11.735		11.735
UKUPNO transportna sredstva	0	11.735	0	11.735
UKUPNO ostala materijalna sredstva	0	0	0	0
UKUPNO - AKTIVIRANE NABAVKE	63.606	138.544	60.171	141.979

6.1.5. Rashodovanja u 2025. godini

Smanjenja ukupne imovine su izvršena po osnovu izknjižavanja dugoročne imovine koja više nije upotrebljiva, a data je u sljedećem pregledu:

Grupa sredstava	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Neto vrijednost
Teretno vozilo posipač soli	24.000	24.000	0
Ukupno transportna sredstva	24.000	24.000	0
Stoppy MBB KIT	4.595	4.595	0
Generator HX4000 ben.5kva	2.440	2.440	0
U 0012M fotelja	1.999	1.999	0
VIVOTEK IP8362+NOSAČ	1.849	1.849	0
Čekić za rušenje D25899K	1.150	1.150	0
Perseo CDS	945	945	0
Motokultivator	901	901	0
Ostala oprema, alati i namještaj	4.754	4.754	0
Ukupno mašine, oprema i poslovni inventar	18.633	18.633	0
SVEUKUPNO:	42.633	42.633	0

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje za period koji je završio 31.12.2025.

NAPOMENA 6.2. IMOVINA S PRAVOM KORIŠTENJA

Stanje imovine s pravom korištenja i njen pregled je dat u sljedećoj tabeli:

u KM				
Elementi	Građevine	Postrojenja oprema i namještaj	Nematerijalna imovina	Ukupno
Nabavna vrijednost				
Stanje na dan 01.01.2025. godine	98.582	-	-	98.582
Povećanje u toku godine	-	-	-	-
Smanjenje u toku godine				-
Stanje NV na dan 31.12.2025 godine.	98.582	-	-	98.582
Ispravka vrijednosti				
Stanje 01.01.2025. godine	22.753	-	-	22.753
Amortizacija u 2025 godini	8.703	-	-	8.703
Stanje IV na dan 31.12.2025	31.456	-	-	31.456
Neto knjigovodstvena vrijednost				
Stanje na dan 01.01.2025.	75.829	-	-	75.829
Stanje na dan 31.12.2025.	67.126	-	-	67.126

Na poziciji imovine sa pravom korištenja su evidentirani građevinski objekti uzeti pod zakup u skladu sa MRS 16- Dugoročni najmovi.

U toku orbačunskog perioda nije bilo značajnih promjena, te isključivo smanjenje po osnovu obračunate amortizacije.

U ukupnoj neto vrijednosti od 67.126 KM su prikazani sljedeći objekti pod zakupom u skladu sa MSFI 16:

r/br	Opis	Površina u m ²	Nabavni iznos	Ispravka	Neto
1	Objekat KOJŠINO	418,29	72.052	24.086	47.966
2	Objekat TRG STARA TRŽNICA	120,55	20.765	5.998	14.767
3	Objekat ZLATARSKA	33,47	5.765	1.371	4.394
U K U P N O :		572,31	98.582	31.455	67.127

NAPOMENA 6.3. NEMATERIJALNA IMOVINA

Stanje nematerijalne imovine i njen pregled je dat u sljedećoj tabeli:

u KM			
Elementi	Koncesije, patenti i licence	Ostala nematerijalna imovina	Ukupno
Nabavna vrijednost			
Stanje na dan 01.01.2025. godine	1.925	17.399	19.324
Povećanje u toku godine	-	-	-
Smanjenje u toku godine		278	278
Stanje NV na dan 31.12.2025 godine.	1.925	17.121	19.046
Ispravka vrijednosti			
Stanje 01.01.2025. godine	-	9.009	9.009
Amortizacija u 2025 godini	-	2.969	2.969
ostala smanjenja		278	278
Stanje IV na dan 31.12.2025	-	11.701	11.701
Neto knjigovodstvena vrijednost			
Stanje na dan 01.01.2025.	1.925	8.389	10.315
Stanje na dan 31.12.2025.	1.925	5.420	7.345

U toku 2025. godine Društvo nije vršilo značajnu nabavku nematerijalnih sredstava, a bruto smanjenje u iznosu od 278 KM na poziciji nabavne i ispravke vrijednosti se odnosi na izknjižavanje po osnovu prestanka upotrebe.

NAPOMENA 7. ZALIHE

Stanje zaliha na dan 31.12.2025. godine dato je u sljedećem pregledu:

O P I S	u KM	
	2025	2024
Sirovine i materijal	529.984	850.335
Rezervni dijelovi	10.089	4.009
Auto gume i ambalaža	15.430	9.096
Sitan inventar i auto gume u upotrebi	117.983	114.711
Ispravka vrijednosti dijelova, materijala i sintog inventara	88.571	93.156
UKUPNO	584.915	884.996
Proizvodi u skladištu	-	284
UKUPNO PROIZVODI	-	284
Dati avansi povezanim pravnim licima	2.162	2.162
Dati avansi ostalim pravnim licima	-	-
IV datih avansa	-	-
SVEUKUPNO AVANSI	2.162	2.162
SVEUKUPNO ZALIHE	587.077	887.442

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje za period koji je završio 31.12.2025.

Na poziciji zaliha iskazano je smanjenje za iznos od 300.364 KM, a od čega najveća promjena na poziciji sirovina i materijala.

Najznačajnija pozicija na zalihamo odnosi se na sirovine i materijal koji se koriste u poslovnom procesu za održavanje i upravljanje imovinom.

NAPOMENA 8. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE

Gotovina i ekvivalenti obuhvataju raspoloživa novčana sredstva na dan bilansa koja su prikazana u sljedećoj tabeli:

ELEMENTI	u KM	
	2025	2024
Transakcijski račun-domaća valuta NLB	345.678	12.910
Transakcijski račun domaća valuta NOVA banka	2.141	4.834
Transakcijski računi u KM	347.819	17.745
Glavna blagajn	1.620	800
Blagajna	1.620	800
Devizni račun NOVA banka	16	16
Devizni računi	16	16
Devizna blagajna		
Devizna blagajna	-	-
Ostala sredstva		
UKUPNO novčana sredstva	349.455	18.560

Stanje gotovine na dan bilansa odgovara stanju transakcijskim računima i blagajni na dan 31.12.2025. godine.

NAPOMENA 9. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

Pregled kratkoročnih potraživanja je prikazan u sljedećoj tabeli:

ELEMENTI	u KM	
	2025	2024
Kupci - povezana pravna lica	-	-
Kupci u zemlji	340.275	201.703
Kupci u inostranstvu	-	-
Sumnji i sporna potraživanja od kupaca povezanih lica	-	-
IV sumnjivih i spornih potraživanja od kuapca povezanih lica	-	-
Sumnjiva potraživanja od kupaca u zemlji	225	225
IV Sumnjivih potraživanja u zemlji	- 225	- 225
Sumnjiva potraživanja od kupaca u inostranstvu	-	-
IV Sumnjivih potraživanja u inostranstvu	-	-
Derivatna finansijska imovina	-	-
Druga kratkoročna potraživanja	12.997	24.886
Potraživanja za PDV	2.849	2.054
Aktivna vremenska razgraničenja	6.453	5.290
UKUPNO :	362.575	233.934

Na pooziciji kratkoričnih potraživanja je iskazan iznos potraživanja od 362.575 KM koji je za 128.641 KM veći u odnosu na prethodni obračunski period.

Najznačajnija potraživanja su potraživanja od kupaca koja iznose 340.275 KM, a odnose se na potraživanja po osnovu pruženih usluga što iz djelatnosti Društva.

Pregled najznačajnijih potraživanja od kupaca sa saldom iznad 9.000 KM je dat u sljedećem pregledu:

Kupac	Iznos
BH TELECOM d.d.	193.669
Grad Tuzla	93.531
JP Hrvatske telekomunikacije d.d.	20.308
Mtel a.d Banja Luka	7.424
SE-SARAJKA d.o.o.	9.490

Na poziciji ostalih potraživanja je iskazano smanjenje potraživanja za iznos od 11.889 KM. Na poziciji ostalih potraživanja su iskazana potraživanja: po osnovu preplate javnih prihoda i to:

- po osnovu datih akontaicija i avansnih plaćanja u iznosu od 1.200 KM te
- potraživanja od Grada Tuzla za izvršena ulaganja na održavanju u iznosu od 11.797 KM.

Na poziciji potraživanja za PDV su iskazana potraživanja za privremeno neodbitni PDV u navedenom iznosu, a koji se odnosi na primljene robe i usluge koje su izvršene u toku obračunskog perioda ali privremeno ne zadovoljavaju uslove za korištenje odbitka.

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje za period koji je završio 31.12.2025.

Na poziciji aktivnih vremenskih razgraničenja su iskazani unaprijed plaćeni rashodi u ukupno navedenom iznosu, a u najvećem dijelu odnose se na troškove osiguranja imovine u iznosu od 6.247 KM.

NAPOMENA 10. KAPITAL

Stanje na pozicijama kapitala na dan 31.12.2025. je iskazano u sljedećoj tabeli:

u KM		
ELEMENTI	2025	2024
A) OSNOVNI (UPISANI) KAPITAL		
A.1. Upisani i uplaćeni kapital	5.000	5.000
A.2. Upisani, a neuplaćeni kapital		
UKUPNO UPISANI KAPITAL (A)	5.000	5.000
B) REZERVE I NERASPOREĐENI REZULTAT		
B.1. Revalorizacione rezerve		
B.2. Ostale rezerve		
B.3. Zakonske rezerve	160.266	156.449
B.4. Neraspoređena dobit iz ranijih godina	2.765.107	2.406.291
B.5. Neraspoređeni gubitak iz ranijih godina		
B.5. Dobit tekuće godine	261.451	381.720
B.7. Gubitak tekuće godine		
B.6. Dobit po ostalim osnovama		
B.7. Dobit na osnovu revalorizacijskog viška		
Ukupno rezerve i neraspoređena dobit (B)	3.186.824	2.944.461
C) Vlastiti udjeli		
D) UKUPNO kapital 31.12. (A+B+C)	3.191.824	2.949.461

Ostvarena neto dobit u 2025. godine u iznosu od 261.451 KM nije raspoređena, što će biti učinjeno na osnovu odluke osnivača u toku 2025. godine.

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla*Napomene uz finansijske izvještaje za period koji je završio 31.12.2025.*

Promjene na pojedinim pozicijama kapitala u toku 2025. godine su prikazane na sljedećoj tabeli:

ELEMENTI	Upisani i uplaćeni kapital	Zakonske i ostale rezerve	Neraspoređena dobit iz ranijeg perioda	Dobit tekućeg perioda	UKUPNO kapital
A) Početno stanje 01.01.2025.	5.000	156.449	2.406.291	381.719	2.949.460
A1) Efekti promjena u politkama i ispravke grešaka					0
A2) Ponovo iskazano početno stanje	5.000	156.449	2.406.291	381.719	2.949.460
B) Promjene u toku 2025. godine					
Efekti revalorizacije materijalnih nematerijalnih sredstava					0
Rapored dobiti iz prethodnog perioda		3.817	358.816	-362.633	0
Isplata dobiti članovima Društva					0
Ostale promjene kapitala				-19.086	-19.086
Dobit 2025. godine				261.451	261.451
C) Krajnje stanje 31.12.2025. godine	5.000	160.266	2.765.107	261.451	3.191.824

Na osnovu Odluke Skupštine 02-237-6/2025 od 16.05.2025. godine izvršen je raspored dijela kapitala tj. neto dobiti za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 381.719 KM na sljedeći način:

- Povećanje rezervi za iznos od 3.817 KM,
- Povećanje neraspoređene dobiti za iznos od 358.816 KM i
- Za izdvojene donacije u iznosu od 19.086 KM

NAPOMENA 11. DUGOROČNE OBAVEZE, REZERVISANJA I RAZGRANIČENJA

ELEMENTI	u KM	
	2025	2024
Rezervisanja	-	-
Obaveze po uzetim kreditima	-	-
Obaveze po osnovu najмова	67.262	75.965
Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima	-	-
Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	-	-
Odgođeni prihod	11.735	-
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	-	-
Odgođene porezne obaveze	-	-
UKUPNO :	78.997	75.965

Na poziciji dugoročnih obaveza, rezervisanja i razgraničenja je iskazan iznos od 78.997 KM, a koji se u odnosi na dugoročne obaveze po osnovu zakupa nekretnina koje su prezentovane u Napoemni 6.1. u iznosu od 67.262 KM te odgođeni prihod u iznosu od 11.735 KM.

Na poziciji najмова su iskazane obaveze po osnovu najma za za identifikovane poslovne najmove građevina u iznosu od 67.262 KM, a odnosi se na ukalkulisane obaveze koje dospijevaju nakon 31.12.2025. godine, a kako je to prezentovano u Napomeni 6.2., a na osnovu sljedećih elemenata:

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla*Napomene uz finansijske izvještaje za period koji je završio 31.12.2025.*

Opis	Inicijalna diskontovana vrijednost	Godine trajanja najma za obračun	Ukalkulisani rok korištenja	Diskontna stopa	Iznos zakupa mjesečni	Preostali dio glavnice	Dugoročni dio	Kratkoročni dio
Objekat KOJŠINO	72.052	10	01.11.2021	7,00%	837	47.724	41.381	6.343
Objekat TRG STARA TRŽNICA	20.765	10	11.05.2022	7,00%	241	15.086	13.177	1.909
Objekat ZLATARSKA	5.765	10	28.12.2022	7,00%	67	4.452	3.944	509
U K U P N O :	98.582				1.145	67.262	58.501	8.761

NAPOMENA 12.1. KRATKOROČNE OBAVEZE

Pregled kratkoročnih obaveza je dat u sljedećoj tabeli:

ELEMENTI	u KM	
	2025	2024
Obaveze prema dobavljačima	126.518	180.526
Ugovorne obaveze	1.559	-
Odgođeni prihod	145.630	81.275
Obaveze za porez na dobit	22.955	24.080
Obaveze po osnovu primanja zaposlenih i doprinosa	-	4.107
Obaveze za PDV	26.052	29.310
Ostale obaveze	184	142
Razgraničenja i rezervisanja	-	0
U K U P N O :	322.898	319.440

Na poziciji kratkoročnih obaveza je iskazano neznatno povećanje u iznosu od 3.459 KM u odnosu na prethodni obračunski period.

Na poziciji obaveza prema dobavljačima je iskazan iznos obaveza od 126.518 KM i odnosi se na obaveze po osnovu isporuke roba i usluga.

Pregled najznačajnijih dobavljača sa iznosom obaveze od preko 4.000 KM na dan bilansa je dat u sljedećoj tabeli:

Dobavljač	Iznos
CESTOTEHNIK d.o.o.	94.921
Sarajevo-osiguranje d.d.	5.963
ARGON SISTEMI d.o.o.	4.680

Na poziciji odgođenih prihoda je iskazan najznačajniji iznos i to iznos kratkoročnih obaveza i to iznos od 145.630 KM, a koji se u potpunosti odnosi na odgođene prihode po osnovu prodatih i naplaćenih prihoda po osnovu godišnjih parking karti.

Na poziciji Obaveza za porez na dobit iskazane su obaveze u iznosu od 22.955 KM, a koje su prezentovane u Napomeni 5. te umanjene za uplaćene akontacije poreza na dobit.

Na poziciji Obaveza za PDV iskazan je iznos obaveze od 26.052 KM, a koji se odnosi na obaveze po osnovu obračunate i podnesene PDV prijave za poslednji obračunski period, Decembar 2025.

JKP "Saobraćaj i komunikacije-Tuzla" d.o.o. Tuzla
Napomene uz finansijske izvještaje za period koji je završio 31.12.2025.

NAPOMENA 13. VANBILANSNA EVIDENCIJA

Na dan bilansa Društvo nema iskazane vanbilansne evidencije.

NAPOMENA 14. POVEZANA LICA

U toku obračunskog perioda Društvo je poslovalo sa Gradom Tuzla, kao povezanim licem te ostvarilo sljedeće transakcije:

Naziv povezanog lica	Povezano lice je poslovalo sa Društvom kao:	Početno stanje na dan 01.01.2025		Promet u toku godine		Saldo 31.12.2025. godine	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Grad Tuzla	Kupac	71.577		1.073.024	1.051.071	93.531	0
Grad Tuzla	Dobavljač		503	15.234	14.731	0	0

NAPOMENA 15. SUDSKI SPOROVI I POTENCIJALNE OBAVEZE

Društvo na dan bilansa ne vodi niti jedan spor u kojem je Društvo tužena strana.

Društvo ne vodi niti jedan spor u kojem je Društvo tužitelj.

NAPOMENA 16. DOGAĐAJI POSLIJE DATUMA BILANSA

Poslije datuma bilansa nije bilo događaja koji su imali uticaja na iskazana stanja u finansijskim izvještajima za godinu koja se završila 31.12.2025.